



JOURNAU POUPULARI DE LITERÀTURO, D'ISTORI E DE SCIENCI
PARISSÈNT TOUTEI LEI QUINGENADO

Se vènde pertout. Depausitàri majourau pèr Marseiho : C. MABILLY. Alèio de Meihan, 24.

Abounamen :
3 fr. e miè pèr an pèr touto la França.
Quatre França, lou port en subre, ço
que revèn à 5 fr.

Tout ço que toco lou journau deu
èstre manda afranqui à l'Empremarié
Prouvençalo, 45, carrièro dóu Grand-
Relògi, à-z-Ais.

Lei plé noun afranqui saran refusa.
Leis article noun inseri saran pas
rendu.

ASSABÉ

Lei persouno que reçaupon lou journau
despièi lou proumiè numero e qu'an pa'n-
ca paga soun abounamen, soun pregado
de nous manda au mailèu sei tres franc
e miè. Es lou moumen o jamai noun.

TAULETO

- PASSO-TÈMS. — L'ibrougnasso - Lou bihet de
loutarié. — *Un Bastidan.*
POESIO. — Ais. - *M. Bourrelly.* — La Voues de
la Patrio. - *E. Jouveau.* — LEI CANSOUN PROU-
VENÇALO : Lou porto-aigo. - *F. Mistral.*
REMEMBRANÇO. — Dòu 19 d'Outobre au 1 de Nou-
vembre. — *L. - A. Gardaire.*
CROUNICO. — Lou Councours de Sceaux.
REVIRAMEN. — Lou Chapitre V dóu Libre de
Toubio. — *F. G. - T.*
SCIENCI. — Li Laisso monorimo, 3^{re} art. V. *Lièu-
taud.*
Lei Prouvençau à la Court de Cassacien.
PROVERBI PROUVENÇAU.
THEATRE PROUVENÇAU. — Tres galino pèr un gau.
— *M. Bourrelly.*
FUMIETOUN. — La Chato di peu d'or. — *Magali.*

PASSO-TÈMS

L'IBROUGNASSO

L'avès toutei counaissudo, gènt d'à-z-Ais, Bre-
gido, la mau penchinado, que se tirassavo tout
lou franc diéu dòu jour, pèr carrièro, sus la plaço
dòu mercat. Agouloupado dins uno marrido flan-
sado espelandrado ounte li aurias pendoula tou-
tei lei cuièro, rabaïavo pèr sòu lei vièi caga-
trouès; s'acountentavo de quauquei sòu que se
li dounavo pèr faire de vòuto. Uno souleto cavo
la soustenié: lou jus de la souco e mai que mai
l'aigardènt e lei vèire de riquiqui qu'esquichavo
de longo. Perèu de longo la vesias empegado;
lei pichot l'agarrissièn e n'èro de longo de ba-
tèsto, d'enqueiramèn, de fais de marridei resoun.

Es que, es pas elo que parlavo, mai bèn lou
vin e la boumbounèto que fasiè passa de longo
pèr soun gargassoun. E cresès pas que s'acoun-
tèntesse d'un pichot vèire soulet! Nàni, manca-
vo pas uno buveto; prenié un parèu de vèire còp
sus còp e veicito l'estiganço qu'avie eimaginado.

Intravo dins uno buvèto :

- Bounjour.
- Bounjour.

— Ai uno set de chin. Vèni de faire uno vòuto.
Dounas-me dous sòu d'acò que rasclo, que pre-
non reis ome.

Lou bnalisto que la counaissié, li vovejavo
d'uno menèstro que vous empourtavo lei babino
e aurié fa ressauta lou pus flame sapor. Mai
Bregido esquichavo acò sènso parpeleja e ponr-
gènt lou vèire que de segur troubavo tròu pichot :